

КӨМҮК КҮЛҮМӘ



Хомуйда : Сивцева Изабелла Александровна,
«Өлүгөнэ дойдута» физико-математической форум үлэһитэ
Тэрийэн таһаарда: «Өлүгөнэ дойдута»
физико-математической форум.
Кинигэ таһын Лиханова Уйгу, Өктөм лицейин үөрэнээччитин
уруһуйа кизгэттэ



Раиса Петровна Сысова,
«Иэйи» түжүү салайааччыта,
общественной корреспондент.

Ахтар саныыр дойдубут

Дойдубун ахтаммын
Долгуйан ылабын
Дуоһуйа саныыбын
Долгуйар чээл күөбү.

Холооно суох хочо
Чэлгийэр чээл күөбүн
Күөх уйгу быйаннаах
Үүнүүлэх Алааһын.

Энсиллэр Элиэнэ
Эриэкэс киэн киэлигэ
Эйигин угуйар
Ыраахха - далайга.

Унаара көрөрөр
Чээлэй күөх тыалара
Сөбүмэр кэрэлэр
Сиггисит мырааннар.

Сындыстыгы сыйыллалар
Субуллар суоллара
Эйигин тиэрдизэ
Бу кэрэ дойдуга.

Талаһар, тардыһар
Тапталлаах дойдубут
Айарга - тутарга

Хобоонор: Арааччы киэн араһатыгар ананар.
Хомурунньукка Хаңалас улуһун Чапаев нэһилиэгин айар куттаах
дьонун хобооноро киирдилэр. Хобоонор дойдуга тапталы, чугас
дьоңдо истиң сыйһаны, баһа санааны, нэһилиэк тумус туттар
дьонугар сүгүрүүүнү хоһуйаллар.

Талааны таһаарын

Талаан тахсар тапталган
Таба көрөн тардыһыттан
Талтыр дьарыгы баһылыыртан.

Дьобур чочулар дьулуурган
Дьаныһан туран дьарыктаныыттан
Тохтообокко толорууттан.

Санаа сайдар үөрүүтгэн
Саңаны сағалыыр бағаттан
Сайды суолун булууттан.

Талааны таба гайанын
Таптал кылын таарыйын
Тахсарыгар көмөлөһүн.

Ийийини иңэрин истинник
Үөрүүнү үөскэтин үдүскэнник
Үтүнү өйөөрүн үгүстүк.

Талба талааны тайаммыт
Таба суолга таһаарбыт
Таһаарылаах үлөбит
Тахсан истин табылыннын
Таба көрөн бэлиэгэннин
Талба талаан тағыстын
Дьикти дьобур сөхтөрдүн
Айар-тутар үлөлөргэ
Алгыс курдук кытгыһын!



Любовь Федоровна Лихонова,
үлэ ветерана

Ээрдэ!

(Эмчит күнүнэн аныбын Анисия Михайловнага)

Ээрдэ буолуохтун үтүкэн эмчиккэ
Үбүлүөй күнүнэн үтүнү бағара
Аныбын эйнэхэ амарах тылларбын
Аағаммын сиппэтэх айхаллаах махталбын.

Эйхэ майгылаах, сайағас санаалаах
Мах-маған халааттаах эмчиккэ - Асҕа
Аныбын эйнэхэ сир үрдүн кэрэтин
Күндэлэс күммүт чағылхай сарыалын.

Түүнэри - күннэри түбүктээх үлэгтэн
Сылайан сынһанар уоскуйар кэмнэргэр
Эмискэ эн уугун төлөпүн уйгуурдар
Ыалдьыбыт ынырар көмөгө наадыйан.

Билэбит эмчиттэр эйгэс тыллара
Хас биирдии киһиэхэ үтүнэн дьайарын
Билэбит эмчиһит илиитин сылааһа
Эчэйбит киһиэхэ бэл эмтиир дьобурун.

Хас хаары - самыры санныгар түһэрэн
Чанчыгын манхайан этэнэ сааһырдын
Олорууй, эн өссө уһундук дьоллоохтук
Өссө да элбэхтик уруйдан бар дьоннор.

Харьцгяаын гыабыгын

Огоньтутгар булчутгар
Ойуур гыага тахсалгар
Огон элбөх дөһөллөр
Булт ас дэлэй дөһөллөр.

Омоох суолу батыһан
Ого аймах-сырыста
Өлгөм огон буланнар
Ооньбууллара мэлийдэ.

Бадарааннаах маардары
Куула гыаны үрэйи
Булчутгарбыт кэрийэн
Бултуйаннар үөрдүүлэр.

Мэник - тэник Түргэммит
Бочумурда бэл кини
Бөйдэ сүүрэр бөйтэ
Бултуйардыы сорунна.

Өлгөм астаах гыабыгын
Өрүү өрө тутуоһун.
Өйдөөн көрө сылдыагын
Уотган сэрэх буолуоһун.

Ыалларым

Өр сыллар тухары өйөһөн
Өйдөһөн олоһор ыалларым
Өлөксөөс Ньюкулай буолаамыт
Күн айы көрсүһөр дьонноһорбут.

Ардыгар күннээһи түбүктэн
Сылайан сынһанар кэмнэргэ
Аргыһыдык аамыгын сэгэтэн
Арааны кэпсэгэн ааһабыт.

Саһахпыт санардыы сырдыгыта
Тимир ат көлөгө тигиниир
Үнүүнү-хомууру ышсаран
Күүрээһнээх үлэгтэн дьоллоһор.

Үлэһит үтөгө Ньюкулай
Үлэтин кирбиитин ситиһэн
Үрдүкү салапта аагыттан
Үгүстүк хайбалы ылаһа.

Эркээни хочото

Өлүгөнэ өрүһүн үйгүлаах хочото
Айылда анаабыт мааньылаах бөлөһө
Силигин ситэрэн бараммаг быйаннаах
Киэн дөлэй урсуннаах Эркээним толооно.

Аан дойду үрдүнэн аатырар сирдэргэ
Ханан да ол онно Ханалас тэннэһиэй
Ол эрэн, мин дойдум, мигиннин бииргэһин,
Ханна да буолларбын дууһабар чугаскын.

Үнэллэр, үксүүлэр Эркээним сиригэр
Баараһай тутуулар бар дьонум тутугар
Өлүгөнэм урсунан долгунна уйдаран
Усталлар сыдамык тимир аал көлөлөр.

Эһикэй ырыалаах,этигэн хомуस्ताах
Элэйтэн силлестээх эркээним хочото
Кэнээс даһаны чэчирии үүнүөһө
Саһабыт саргыта салалла туруоһа.

Ханалас бэрт мааны үйгүлаах сирдэрдээх
Сирдэртэбэт Сиинэлээх, Дьуралаах, Дьөһөнөөһөх
Кинилэр ыллыллар сырдыгы ырылаан
Чөл олох туһунан ыччакка туһаһан.

Ырабыт ымыгыта, санаабыт барага
Тимир суол ууруллуо сыһыйыла тардыллыа
Уһуутуур буруолаах тилэри дьылээрбит
Хотуттан соһуруу ыйыллыа айанныа.

Кышпай хаар

Кэрэтик дуоһуһа көрөбүн
Маннайгы кышпай хаар түһэрин
Көмүс күн сүүмэһин түһэрин
Көрүдүү далбаара дайарын.

Күлүм күн уотуттан чабыллан
Күндү таас кэриэтэ көөчүктээн
Мин аһам хагатым уотунуу
Манан хаар кыырыһа дьэргэйэр.

Кыыдааннаах кыһыммыт илдьитэ
Кырыпай хаар буоланнар түһэллэр
Кыталык үнкүүтэ буоланнар
Кырдалга кылыта ооньбууллар

Кыраһа наһылын намчытын
Кыыс кэрэ имигэр тэннибин
Ол эрэн кыһынны чысхааммыт
Уол ого омонун уоскутар.

Мин дойдум Хоточчу

Төрөөбүт-үөсээбит мин дойдум
Хоточчу, хоһуйуум дуу эйиһин
Хойугаан да буоллар хомуйан
Хоһооннор холбооттуу түһүүм дуу.

Кырыа да буолларбын өйдүүбүн
Кылыһа оонньообут кырдалбын
Кумахтаах көлүөм уутугар
Көнүлүк чалбана суунарбын.

Ол көстөр өрүһүм үрдүгэр
Озолор оһуокай оонһуулар
Олус да кэретик дьэһэрэгэн
Ойор күн тахсарын көрсөллөр.

Саас айы эбэбит нүөлсүтэн
Сир дойду силигин ситэрэн
Сайынын сибэкки дьэргэнэн
Сүмэтэ мүөтүнэн дьыргыйар.

Хоһооммор холбуохпун баһардым
Хоточчум бэрт хоһуун дьоннорун
Хотуулаах да үлэһит этилэр
Холкуостаах Ааныстар, Дьэбдьэһийдэр,
Маайалар.

Бараммат баай тыллаах баһылык
Баар эгэ бассабык Өндөрөй
Суогчуттар Ньукулай, Маарыйа
Сүөдэрбит үөрэһит дьонноро.

Эдэрдэр элбэхтик көрсүһөр
Эриэккэс сирдэрдээх Хоточчум
Мин тунуй тапталым уйата
Мин санаам тохтообут дойдута.

Уруйданнын үтүө күн

Сарсыардаанны сииги кэлэн
Көрсүһэбин тахсар күнү
Нуоһастылар сибэккилэр
Сарыал күнү уруйдаан.

Ымыгы чыычаах эрдэ туран
Тумсун, уоһун сотунна
Озолорун туруортаан
Чуумпу тыаһа чугдаарда.

Хотооллорго сьһыһыга
Хоһон турбут хатыннар
Саһардагтан уһуктан
Суугунаһа сипейсгэ.

Оро-аймах уһуктан
Үөрдэ-көгтө күнү көрөн
Сарыал тыкта түннүгүнэн
Саһаланна үтүө күн.

Өлгөм огтоох сьһыһыга
Отчуттарбыт киридилэр
Ыстаал хотуур килбэнниир
Кыраабыла кылбанныыр.

Үлэ-хамнас ньиргийэр
Ырыа-тойук дьэһэрэйэр
Үөрүү-көгүү үлэ дьол
Уруйданнын үтүө күн.



*Клара Николаевна Гомская,
Экземплицейн учуутала*

Сага дьыллаагы баа санаа

**Күннэтэ түбүктээх үлэни
Бу киэһэ кыратык умнуоһун.
Бары бииргэ күргөмнөөн
Сага дьылбытын көрсөһүн.**

**Бу маньык дьоро кизһээ
Көхтөөхтүк үөрүөһүн-көтүөһүн
Эвэрде тылларын этиэһин
Үтүөнү-кэрэни түстүөһүн.**

**Бу үүнөр Кутуйах сылыгар
Биһиги түмсүүлээх буолуоһун.
Түбүктээх үлэбит түмүгэ
Тахсыылаах буолуоһа оччово.**

**Сайды, үүнүү, барбары
Сага дьылга түстөннин.
Бары чөп-чэгиэн буолуоһун.
Ыра санаабыт туолуоһун.**

**Олохпут уйгута тубустун,
Бычашпыт кэскилэ кэнээтин,
Ситиһини, кыайы, өрөгөй
Буолуохтун үөрэххэ, үлэҕэ.**

**Уруй, тускул, эһиэхэ
Оскуола үлэһит дьонугар!
Олоххут дьолунан туолуохтун
Алгыспыт тыллара тийиэхтин!**

Учуутал дьүөгэбэр

**Билбэти биллэрэр,
Аахпыт аахтарар
Бу курдук судургу,
Ол эрэн ыарахан
Түбүктээх үлэлээх
Учуутал дьүөгэбит.
Үгүскэ, кэрэҕэ,
Үрдүккэ угуйбут
Үөрөһүт ыччатын
Үөрүүгүн үксэтиэ.
Ылбатах чыпчаалын
Ылан кини сөхтөрүө.
Кырдьары билбэккэ
Эрдэни эрчимнээх
Үлэлээн тининээ,
Үгүһү эн ситис,
Муударай сүбөһит
Учуутал дьүөгэбит!**

Билии күнэ

**Билии күнэ диннэрэ
Үгүс элбэх киһилээх,
Өнөөх шарик киэргэллээх,
Сиздэрэйкээн сибэккилээх
Буолар эбит, оҕолоор!
(Мичээр) дөгсад оҕото
Аны буолан бүтүбүт.
Боччумурбут дьонун дьон
Үөрөнээри кэлибит.
Күнү быһа оонньууру,
Уһуннук утуйары,
Агахтыры, айдаарары
Умуннубут букатын.
Суумкабытыгар толору
Уруучука, тэтэрээт,
Араас өнөөх харандаас,
Фломастер, пластилин.
Аны биһиги улаатан
Үөрөнөргө бэлэммит,
Чуораан, хаһан тыһааннын
Ыһырабын кылааска?
Көрөөрүн эрэ, соҕору
Кырачааннар улаатан.
Үөрөнөммит, сайдаммыт
Кини бэргэре буолуохпут.
Чугдаар, ыллаа чуораан -
Оҕо сааспыт доҕоро!
Чугдаар, ыллаа чуораан -**

Крик души

*Зинаида Ивановна Прохорова,
Физико-технической институт студена*

Крик души
Сидячий в глубине
Твердит бездну печали,
Облитую слезою,
Где бегство не помощь
А злоба не повод.
Помни об этом!
Эго сны все сверкают...
А солнце лишь греет...
Может и слышится голос.
Тише, тише
Холод не отпускает
И сердце не стучит.
Хоть и бьется в груди
Криком души.

Любви нет равных

Любовь-это наша истина!
Она как ясный свет!
Заходит в наши души
И греет своим теплом.
Да! И это любовь!
Любви нет равных!
Она слаще сна,
Ярче солнца,
Выше небо,
Тверже разума...
Такая же естественная, неповторимая,
бесконечная...
Незнающая ни гордости, ни обиды
Своей чистотой и верой
Тревожит сердца каждого живого существа
В этой огромной Вселенной!

Скажи сверху!

Боже!
Что за мир,
Где все грызутся
Вместо того,
Чтобы понять друг друга,
Я не понимаю,
Слышишь!

Прошу, скажи сверху!
Почему, К чему?

В наше время

В нашем мире

Столько шовинизма, расизма, грязи,
Терактов, убийств, войны!

Ирак, Беслан, Вьетнам, Чечня -

Но ведь это все ч наша родня!

И столько вопросов!

И нет ответов!

Но мне ясно одно:

Что мы - целое одно,

На этой цельной земле

В этой цельной семье

Никто не гость,

Не лучше и не хуже,

Так, прошу же,

Скажи сверху:

«Пусть будет мир

В каждой стране

Во всех сердцах!

Да будет так!».

Ханалас

Мин дойдум - Ханалас,
Дьонум-сэргэм онно баар,
Үөрэнит оскуолам,
Умнуллубат сылларым,
Дофотгорум, атастарым
Умнуллубат оҕо сааһым - онно баар.
Ханалас эрэ диэтэрбин
Кизэн туттуу үөскүүр миэхэ.
Кизэн туттабын дойдубунан,
Кизэн туттабын кини
Дьоһунч мааны дьонунан.
Кизэн нэлэмэн Эркэни хочото,
Ирбэт муустаах булууһа,
Остуолбалгыр хайата,
Сүүргүрөр Өрүһэ -
Бу барыта мин дойдум.

«Мичээр» оюо садыгар

Анна Игнатъевна Прохорова,
«Мичээр» оюо садын иштээччитэ

Эрдэ туран сарсыарда
Садка үөрэ кэлэбит.
Күлүм күннүүн сырсыһан
Оҕолордуун ооннуубут.
Хос ырыага:
Бу маннык, бу маннык
Үнүлүүбүт, ыллыбыт.
Үөрэ - кете сылдыабыт
Мичээр оюо садыгар.
Бииргэ бири эбэммит
Ахсаан суоттуур буоллубут.
А-ға б-ны холбооммут
Аһар эмиз буоллубут.
Хос ырыага:
Бу маннык, бу маннык
Үнүлүүбүт, ыллыбыт.
Үөрэ - кете сылдыабыт
Мичээр оюо садыгар.
Ийэм, аһам бу көрүн
Бары бииргэ сылдыабыт.
Садка кэлэн биһиги
Дордодор буоллубут.
Хос ырыага:
Бу маннык, бу маннык
Үнүлүүбүт, ыллыбыт.
Үөрэ - кете сылдыабыт
Мичээр оюо садыгар.



Истэхэ Хатан Алексеевич,
тыһыл өстөрөн,
бэрт уһун айымньылары өйүттэн аһар уратылаах.

Анабыл алгыс

Ылсыбыт үлэн ыһсарылаах буоллун,
Өркөн өйүн өрөгөйдөөн истин,
Ох тыллаах быһа эһпэгин,
Ыарыы ыалласпагын,
Көхсүн кэнээтин,
Хараһын сырдаагын.
Аан дойду аагтааһарынын аахсан,
Улахан омуктар өйдөөхтөрүнүн күэтгэһэн,
Саһаң сириң сайыннар!
Уруй-тускул!



Евгений Петрович Дмитриев,
ШАЛ оператора

Мин тапталлаабым

Саныбын эйигин
Эдэр сааһым тапталын
Аан бастаан көрсүбүшүт
Ол дьоллоох күнэрбин.
Эйигининин үөр-көтө
Нарын кыысчаан биригэ буолуом
Ыллыгы-туойа бу маннык
Биригэ сылдьан дьоллоох буолуом.
Сыл-хонук да аастар
Аспатах ахтылбан
Эн эшигит тылларын
Өйбүттөн арахпат.
Эйигининин үөр-көтө
Нарын кыысчаан биригэ буолуом
Ыллыгы-туойа бу маннык
Биригэ сылдьан дьоллоох буолуом.

Кэрэчээнэ

Эйигинин эрэ мин саныбын, суохтуубун,
Эйигинин кэрэ кыыс, эйигинин.
Сүрэхлэр киирэннин, долгуттуң дууһабын
Эн эрэ, кэрэ кыыс, эн эрэ
Оо, кэрэ кыыс, оо.

Хос ырыага:
Кэрэ кэрэчээнэ, кэрэ нарын кыысчаан
Бу орто дойдуга эн эрэ бааргын.
Кэрэ кэрэчээнэ, кэрэ нарын кыысчаан

Бу орто дойдуга эн эрэ бааргын.
Кэрэ кэрэчээнэ, кэрэ нарын кыысчаан
Бу орто дойдуга эн эрэ бааргын.
Кэрэ кэрэчээнэ, кэрэ нарын кыысчаан
Бу орто дойдуга эн эрэ бааргын.
Доһоруом бу маннык биригэ сылдьыахха
Биригэ сайыммытын көрсөххэ.
Ол эрэн мин түүлдүр көстөбүн куруутун
Эн эрэ, кэрэ кыыс, эн эрэ.

Хос ырыага:

Кэрэ кэрэчээнэ, кэрэ нарын кыысчаан
Бу орто дойдуга эн эрэ бааргын.
Кэрэ кэрэчээнэ, кэрэ нарын кыысчаан
Бу орто дойдуга эн эрэ бааргын.
Кэрэ кэрэчээнэ, кэрэ нарын кыысчаан
Бу орто дойдуга эн эрэ бааргын.
Кэрэ кэрэчээнэ, кэрэ нарын кыысчаан
Бу орто дойдуга эн эрэ бааргын.

Кэрэчээнэ бу орто дойдуга эн эрэ бааргын!

Мин дойдум Эркээни

Р.Сысоева тылла,
Е.Дмитриев мелодията

Сааскы күн сылааһын
Мин дойдум сааскытын
Санатга сиккиэр тыал
Илгитэр сипсизэрэ.
Ыллаата дууһабар
Ырыаны, эйиини
Эргитэ эдэр саас
Эстибэт эрэлин.
Мин дойдум, мин дьонум
Төрөбүт айылдам
Сүрэхпэр чугаскын
Арахпат аналлар.
Кэрэтин Эркээни
Кэрэ киэн көстүүтэ,
Киэргэйэ туруохтун
Кэлэр да кэинэргэ.
Айылда анаабыт
Айарга утуйбут
Амарах эйиингэ
Ылбаһай ырыага.
Эн буолууй, Эркээни
Кэлэр кэм кэскилэ.
Эн буолууй, Эркээни
Кэлэр кэм кэскилэ.

Умнубалшын мин эйиигин

*Е. Дмитриев тыллара,
Ньургун Бурцев мелодията*

Эйиигин эрэ мин саньыбын,
Эйиигин эрэ мин ахтабын,
Эйиигиннин көрсүспүт күммүтүн
Мин өсө умна иликпин.

Умнубалшын мин эйиигин,
Эйиигин кэрэ кыысчааны.
Туохтан манньк хомойоннун
Эн миигиттэн тэйэ куоттун.
Эн билбээкин, мин эйиигин
Күүскэ, күүскэ мин тапгыырбын,
Тоҕо эрэ мин сүрээшим сэрэйэр
Эн атын уоллуун сылдьаргың.

Умнубалшын мин эйиигин,
Эйиигин кэрэ кыысчааны
Туохтан манньк хомойоннун
Эн миигиттэн тэйэ куоттун.
Анны мин эйиигин көрсүбэппин
Кэрэ кылгас ааспыт тапталбын,
Бу бэйэм алдас эппит тылбыттан
Эн хомойоннун атыңна барбытым.

Умнубалшын мин эйиигин,
Эйиигин кэрэ кыысчааны,
Туохтан манньк хомойоннун
Эн миигиттэн тэйэ куоттун.

Мин ул-уһун суһоохтаабым

Бүгүн мин көрсө түстүм
Эйиигин кэрэ кыысчаан
Сүрэхпин сүүйбүтэ эн уһун суһуоһун
Дууһабын долгутта эн хара чхараабын.

Тоҕо сүрэхпин эн сүүйдүн?
Тоҕо дууһабын долгуттун?
Эн хара харах кыысчаан
Эн улчуһун суһоохтаабым.

Күүтэбин көрсөбүн
Ахтабын ааспыты
Бииргэ сылдыһах, бииргэ буолуох
Тапталбытын харыстыах.

Ол кэрэ күн

Биир үтө чуумпу киэһээгэ
Доборуом эйиигин санааммын
Долгуйан сүрээшим тэбэрэ күүһүрдэ,
Доборуом эйиигин ахтааммын.

Ол кэрэ күн эйиигин санатар
Биир ааспыт умнуллубат сылбыгың,
Умнубалшын ол дьоллоох киэһээни
Эн кэрэ куоласкын, ырыаабың.

Өйдүүгүн доборуом эн биһи
Бастагы көрсүспүт күммүтүн,
Сырдык ыраас халлаанна мин
Дмитр барыта эн буолбута.

Ол кэрэ күн эйиигин санатар
Биир ааспыт умнуллубат сылбыгың,
Умнубалшын ол дьоллоох киэһээни
Эн кэрэ куоласкын, ырыаабың.

Умнумуох доборуом ол күнү
Ол дьоллоох, ол кэрэ кэмнэри,
Аныбын эйиэхэ доборуом
Ырыабын, кэйибиң, бу дьолбун.

Ол кэрэ күн эйиигин санатар
Биир ааспыт умнуллубат сылбыгың,
Умнубалшын ол дьоллоох киэһээни
Эн кэрэ куоласкын, ырыаабың.

Бастагы тапталбар

Николай Олегович Васильев,
Чапаев нэһилиэгин ыччата

Харана халлаанна
Күдүмнэс сулустар
Күдүмнээн көстөннөр
Санаталлар ол кэмнэри.
Бастагы тапталым
Күһүнү киһээлэрин
Эн биһи аан бастаан
Көрүспүт күммүтүн.

Ол кэрэ кэмнэри
Билигин саныбын,
Ахтабын даҕаны
Эргийэн кэлбэттэр.
Туохтан бу маньык
Эн биһи сыһааммыт
Ыраага гэйдибит
Бэйэ бэйэбитигтэн.

Арыт түүлбэр түһээн
Эйигин көрөбүн
Харафым уутунан
Агаара турарбын.
Эн билигин атыннын
Атын дьылҕалааххын
Атыннын да буолларгын
Хайсаан да дьоллоох буол.

Быраһаай сайыным

Биир сарсыарда таһырдыа тахсаммын
Көрөбүн тулалыыр эйгэбин
Айылдам оргууй чуумпуран
Утуяан эрэр курдуга.

Быраһаай сайыным,
Быраһаай сайыным
Былыттын дайаннын
Ыраага көтөбүн.
Быраһаай сайыным,
Быраһаай доһорум
Аныгыс сылга көрсөххө дылы.

Махтаным бу кэрэ күннэрбэр
Тапталбын булбут үрүн түүммэр

Ого саасын санаан ылбышпар
Хаһан да умнуллубат түгэннэрбэр.

Биир күн тийээн кэлиэгин
Сыпсылаас күннүнэн тыганнын
Айылбабын уһутуннараннын
Бар дьоммун үрдүөҥчкөгүтүөн.
Онно мин этиэвим
Дорообо сайыным
Умнубат доһорум
Тийээн кэлиҥ дуо?
Онно мин этиэвим
Дорообо сайыным
Умнубат доһорум
Дорообо.

Күн күбэй ийэбэр

Эйигин көрөммүн
Олустук үрөбүн
Эн миэхэ бааргыттан
Дьоллооххун дэнэбин
Өр да кэтэспитим
Бу кэрэ түгэни
Эйиэхэ ийэкээм
Санаабын этээри.

Күн күбэй ийэбэр
Анааммын ыллыбын
Бу махталбын тизэрдэр
Ырыабын
Эн миэхэ өрүүтүн
Күндүгүн үрдүккүн
Эйиҥинэ суох
Олоһум хайдах да сагаммат.

Ыраагар кэмнэрбэр
Эйигин олуһун
Ахтарым санырым
Түүлбэр көрөрүм
Түүлүм быһыһыгар
Ыраахтан истэриҥ
Чыгычаахха холооннун
Таптаан аатгыргын.

Барымаарыый

Суох бүтэ диэмэрий
Миигитэн барымаарыый
Тапталбын харыстаарыый
Көрдөһөбүн дөрүрүм.
Чыычаарыым хомогтум
Алҕастарбын билинэбин
Уонна өссө хайдах
Эйиэхэ этэбин.

Оо, барымаарыый, ааһымаарыый
Эйигин саныырбын
Өрүүтүн, ахтарбын
Хайдах өйдөөбөккүн.
Оо, барымаарыый, хаалларымаарыый
Баҕар бу сиртэн
Туораан бардахпына
Эйигин умнуоҕум.

Эн бэйэн да билбэккин
Олус күүскэ таптыырбын
Эйигинэ суох бу сиргэ
Хайдах олоробун.
Ол да буоллар эрэниэм
Баҕар эргиллэн кэлиэң
Аймаммыт дууһабын
Кэлэннин уоскутуон.

Ханалаһым кыысчаана

Куорашпар соҕотох сылдьан
Эйигин суохтааммын
Саныбын ол аасыг кэмнэри
Эргитэн ыламмын аны
Түүл курдук хааллаҕа
Долгуйа күүтэбин
Аны биһи хаһан көрсөбүтүн.

Дөрүрүм эн миигин умнума
Уонна кэтэс мин тийиэҕим.

Ханалаһым кыысчаана эйигин
Ахтабын саныбын куруутун
Эн миэхэ итэҕэй тапталлааһым
Эн эрэ сүрэхпэр миэхэ бааргын.
Эйиэхэ соҕору тийэммин
Күүскэ, күүскэ кууһуом уонна ууруом
Ыраас таптал дьолун бэлэхтиэҕим
Эйиэхэ эрэ анааммын.

Үөрэхпэр үөрэнэ барарбар
Эйигин көрбүтүм
Сонһуйбут характаргар анардас
Хомолго баар этгэ.
Букаһын кэлбитти барда дии
Санаама эн миигин
Көрдөһөбүн мунчаарыма
Атыны булуо диин куттанымма.

Иһинээҕитэ

Сысоева Р.П.	Ахтар саныыр дойдубут	4
Лиханова Л.Ф.	Талааны таһаарын	5
	Эбэрдэ!	6
Томская К.Н.	Харыстыаҕың тыбыгын	7
	Ылларым	7
	Эркээни хочото	8
	Кыпшай хаар	8
	Мин дойдум Хоточчу	9
	Уруйданнын үтүө күн	10
	Саһа дьыллааҕы баһа санаа	11
	Учуутал дьүөгэбэр	12
	Билии күнэ	12
	Крик души	13
Прохорова З.Н.	Любви нет равных	13
	Скажи сверху!	13
	Хаһалас	14
	«Мичээр» оҕо садыгар	15
	Аһабыл алгыс	16
	Мин тапталлааҕым	17
	Кэрэчээнэ	17
	Мин дойдум Эркээни	18
	Уһунуһаппын мин эйиһигин	19
	Мин уһунуһун суһуохтааҕым	19
Васильев Н.О.	Ол кэрэ күн	20
	Бастакы тапталбар	21
	Быраһаай сайынным	21
	Күн күбэй ийэбэр	22
	Барымаарый	23
	Хаһалаһым кыысчаана	24